



Mia le Moozie

Pale ya Botho

Ka Shweta Bala
E swantšhitšwe ke Sahana Bala



Motseng o mogolo, go be go dula ngwanenyana yo a bitšwago Mia. Mia o be a rata go bapala, go bina le go opela. Baagišani ka moka ba be ba rata Mia ka baka la boemo bja gagwe bja kgopolo bjo bo thabilego ka batho. Mia o be a dumediša batho ka lethabo gomme bona ba mo dumediša morago ka go nyenya difahlegong tša bona.



Ka letšatši le lengwe, Mia o be a sepelasepela phakeng a swere komiki ya polasitiki ya meetse le mokotla wa ditšhipi ka diatleng tša gagwe. Gatee-tee ge a feditše, o ile a di lahlela fase go e na le go di lahlela ka gare ga lepokisi la go dirišwa gape. Yo mongwe wa bagwera ba Mia, Emily, o ile a bona ditiro tša gagwe, gomme a makatšwa kudu ke go bona ditlakala tša gagwe.

O ile a batamela Mia gomme a botšiša gore, “Ke ka baka la’ng o lahlile ditlakala bjanyeng?”

Mia o ile a araba ka gore, “Go be go se na lepokisi la ditlakala kgauswi, ka gona ke ile ka le lahlela moo.”

“O sa dutše o sa swanela go dira seo, Mia. E mpe go tikologo.” gwa bolela Emily.

“E be e le feela diripana tše pedi tša ditlakala.” Mia o ile a hlokomela.

“Na o be o tla dira seo ka ntleng ya gago? Tlogela dikotwana tše pedi tša ditlakala?”

Nagana ka yona Mia, ke a tseba gore kgauswinyane o tla dira phetho e nepagetšego.”

Emily o ile a thoma go sepela a boela gae gomme Mia a thoma go nagana ka seo a se dirago.



Bošegong bjoo, Mia o ile a lora toro e makatšago kudu yeo a kilego a e lora. Torong ya gagwe, Mia o ile a batamelwa ke kgomo yeo e bitšwago Moozie.

Moozie o ile a itsebiša, “Dumela Mia! Ke nna Moozie. O se ke wa ba bjalo tšhogile! Ke swanetše go boledišana le wena ka seo se diregilego phakeng.”

Mia o ile a botšiša, “Ke ka baka la'ng seripa se senyenyane sa ditlakala e le se segolo gakaakaa seo se tshwenyago?”

“Seo o se dirilego se mpe go tikologo. Etle le nna le rena ba tla ya mafelong a fapa-fapanego gomme ba bone kamoo ba ikwago ka gona ka ditlakala.”

Mia o ile a dumela gomme ba thoma go sepela tseleng.



Ge ba be ba sepela ka sethokgweng, Mia o ile a bona swan yeo e bolelago ka manyami e sesa ka letamong.

Mia o ile a mmošiša, "Bothata ke eng Mohumagadi Swan?"

Swan ya fetola ya re, "Go na le ditlakala tše ntši kudu ka letamong leo ke jago le go thuma go lona. Ba bantši ba rena re šala re swerwe ke tlala ka baka la ditlakala. Ke tloga ke duma ge nkabe batho ba tlogetše go lahlela ditlakala gomme ba thoma go thuša tikologo.

Dibopiwa tše dintši di be di tla phela e bile di thabile ge di bapetšwa le bjale."

Mia o be a nyamile kudu go bona swan ye e diilago le go kwa kanegelo ya yona ye e nyamišago.



Go se go ye kae, Moozie le Mia ba ile ba sepelasepela ka sethokgweng, moo tsejana e bego e lebiša gona bona, gomme a bona sehlare se se fokolago kudu seo se nago le makala a masesane ao a fegilwego go sona. Mia o ile a botšiša mohlare, "Ke ka baka la'ng o nyamile gakaakaa Mna. Sehlare?"

Sehlare se ile sa araba ka gore, "Ba bantši ba rena re ile ra kgaotša go tšweletša dienywa ka baka la ditlakala ka moka tšeo di re thibelago go hwetša phepo. Ba bantši ba rena re thoma go babja le go fokola. Go se go ye kae re tlo tloga sa ruri ge e ba mokgwa wo wa go lahlela ditlakala o ka tšwela pele. Re direla batho mo gontši kudu. Re ba fa diphaka tša setšhaba moo ba ka bonago tlhago ye e makatšago. Re ba fa moya wa go hema, dikgong tša dintlo tša bona, le lefelo la diphoofole le dinonyana, le ge go le bjalo di dula di re kweša bohloko."

Mia o ile a robega pelo ge a bona sehlare se se diilago se tlaišega gakaakaa.



Ka morago ga go homotša sehlare ka mo a ka kgonago ka gona, Mia le Moozie ba ile ba bona nonyana ya bogwera, e lla ka lekaleng la sehlare.

Mia o ile a goeletša, “Ke eng nonyana? O lla ka baka la’ng?”

Nonyana ya fetola ya re: “Ke be ke tsoma dijo ge ke bona selo se sengwe fase. Ke be ke nagana gore ke dijo tše dingwe tšeo nka di fepago bana ba ka.

Go ile gwa ipontšha e le ditlakala gomme bjale bana ba ka ba bannyane ba a babja. Se ka moka ke ka baka la batho bao ba lahlelago ditlakala. Ke ka baka la’ng batho ba swanetše go lahlela ditlakala fase go e na le go di bea ka lepokising la go dirišwa gape?”



Mia o ile a tšhoga kudu a thoma go lla a bona tshenyo ka moka yeo e bego e le karolo ya yona. O ile a lemoga gore ge e ba yena le ba bangwe ba tšwela pele ka boitshwaro bjo bjo bo šiišago, tikologo e tla senywa. O ile a lemoga gore o be a dira se a sa lemoge le gatee!

Mia o ile a goeletša Moozie, “Bjale ke kwešiša seo ke se dirilego phošo. Ke swanetše go swara Lefase bjalo ka legae la ka. Ke a leboga Moozie ge o mpontšhitše go dikologa le go ntira gore ke lemoge.”

Moozie o ile a araba ka gore, “Ke thabela gore o kwešiša seo ke lekago go se dira bolela. Gopola go ba botho ka mehla le go boloka tikologo!”



Ge alamo e lla, Mia o ile a tsoga a phadima e bile a thabile ka gobane o be a tseba go dira Lefase lefelo le le kaone. Mia o thomile sehlopha sa tikologo gomme a abelana tsebo ya gagwe ka ga go boloka tikologo. Ge a lebelela godimo leratadimeng, Mia o ile a bona Moozie a myemyela fase go yena.

Bofelo bja Bofelo

Mabapi le bahlami ba Mia le Moozie:

Shweta Bala o be a na le mengwaga ye 10 ka 2020 ge a ngwala “Mia le Moozie” ebile e le moithuti wa mphato wa bohloko sekolong sa inthanete - Sekolo sa Laurel Springs.

Sahana Bala, kgaetšedi ya Shweta, o swantšhitše kanegelo ye ge a be a na le mengwaga ye 15 le moithuti wa mphato wa bo 9 Sekolong se Segolo sa Lynbrook kua San Jose, California.

Mešomo ya bona ya botho bakeng sa Moozie le Children’s Kindness Network ke:

Dikanegelo:

- Mia le Moozie
- Boselamose bja Moozie bja Botho
- Mantšu a Moozie a Mabotse
- Moozie le Diserekising

Sereto:

- Moozie Sereto

Dithai: .

- Moozie Patlo ya Mantšu
- Unscramble mantšu

Diphoustara (tšeo di hlotšwego ka pela nakong ya leuba la Covid):

- Moozie O Re Aparo Mask
- Moozie O Hlapa Matsogo

Moozie le Rainbow ka Nevergreen City

ka Colin Barca, e lego



Ditokelo tsohle di sireleditswe

E phatlaladitšwe ke Children's Kindness Network

www.moozie.org ya go dira bjalo

Moozie le Rainbow ka Nevergreen City

Ka Colin Barca, e ile ya re

Moozie Kgomo o botho ka moo a ka kgonago. Ga go na sebopiwa se sengwe seo se nago le botho go mo feta. O ile a bapala ka boleta le Rainbow namane mesong ye mengwe ge poso e fihla. Molemirui Ted o ile a ya go e hlahloba.

"Moozie, go na le se sengwe sa gago!" Molemirui Ted o ile a letša mogala go tšwa lepokising la poso. Ka modumo wa leina la gagwe, Moozie o ile a kitimela go Molemirui Ted, a hlokometše gore a se gata selo. Molemirui Ted o ile a mo nea enfelopo.

Pampiri yeo e lego ka gare ya re, .

Moozie yo a rategago, .

Leina la ka ke Talia, gomme ke nyaka thušo ya gago! Ke kgopela gore le tle go 154 Attle Road ka Nevergreen City.

Ka kgonthe,

Talia

"Hmmm ... Ke ipotšiša gore ke eng seo se fošagetšego, a realo Moozie. "E tla ba botho go thuša Talia." Gomme ka fao Moozie, Rainbow le Molemi Ted ba ile ba otlela ba ya Nevergreen City ka lori ya bona.

Pele ga ge ba bararo ba ka ba ba bona motse, Moozie o be a kgona go kwa monkgo o šiišago wa Nevergreen City.

E be e le mo go šiišago! Gomme mola Moozie a be a ka se e bolele ka go hlaboša, o šetše a bona, er, nkgaga gore ke ka lebaka la eng Talia a ngwadile. Go se go ye kae, ba tsena motseng.

Motseng, ba ile ba hwetša Attle Road. Molemirui Ted o ile a kokota mojakong wa ntlo ya 154, gomme Talia a bula lebati. "Ke leboga ka moka ga lena ge le tlile!" Talia o ile a realo ka kholofelo.

"Re thabela go thuša, eupša re swanetše go dira'ng?" gwa botšiša Molalatladi. Bohle ba ile ba nagana.

Ke moka Moozie o ile a lebelela ka go rata go tseba ka gare ga lepokisi la ditlakala. E be e se na selo ka ntle le mokokotlo wa apole.

"KE SONA!" Moozie o ile a mooed ka lethabo. [Colin o rata go phediša polelwana ye seswantšhong.]

"O nyaka go reng?" gwa botšiša Talia.

"Re ka diriša ditlakala go topa ditlakala!" Moozie o ile a araba.

"Seo e ka ba kgopolo ye mpe," a realo Rainbow. "Ga re tsebe gore selo seo se bile kae."

"Hmmm... Ah! Ke na le selo feela ka loring!" a realo Molemirui Ted, a hwetša diatlana le di-grabber go tšwa loring.

Gatee-tee ge ba feditše Attle Road, sehlopha se ile sa hlabisa mokgoši! Ke moka ba bona motse ka moka.

"Re ka se tsoge re feditše bjale!" gwa lla Talia. "Aowa ka tsela, aowa bjang!!"

"Ga se ra swanela go ineela," a realo Moozie. "Mohlomongwe re swanetše go hwetša thušo motseng."

"Kgopolo ye kgolo, Moozie! Eupša bjang?" gwa botšiša Talia.

Moozie o kgonthšetša gore: "O se tshwenyeye, Talia, ke na le leano."

Moozie o ile a sepela gomme a sepela, tsela ka moka go ya sekwere sa toropo, .

Gomme ka go nanya eupša ka nnete a thoma go tlala moya, .

Gomme gatee mmele wa Moozie e be e le nkgokolo ye kgolo, .

Modumo o monyenane o ile wa ntšhwa, mathomong go be go le thata go o kwa.

Ke moka modumo o ile wa ba o mogolo le go feta

Go fihlela e le godimo kudu e bile e le super shrill

Baagi ba ile ba tšwa, ba ekwa modumo wo e bego e le o mofsa

Modumo wo Moozie a o dirilego, modumo wo o tsebjago bjalo ka

MOOOOOO! [Colin o rata go phediša lentšu le seswantšhong.]

Ge moo ya Moozie e ema, batho ka moka ba ile ba sepela ba lebile go yena ba botšiša dipotšišo. Ke moka Talia

o ile a tšwa gomme a hlalosa bothata. Badudi ba toropo ba ile ba lemoga gore motse wa bona e be e le tlhakatlhakano gomme

o ile a phetha ka go thuša.

Mafelelong, motse ka moka o be o hlwekile, gomme badudi ba toropo ba ile ba hlaba mokgoši bakeng sa Moozie.

"Letheka, letheka Hooray bakeng sa Moozie!"

Gomme ka fao, Moozie le Talia ba ile ba Abelana ka go laelana ga bona.

"Laelana, Moozie," a realo Talia.

"Laelana, Talia," a realo Moozie. "Ge e ba o ka tsoga o nyaka thušo, ikwe o lokologile go re botšiša."

Gomme ka fao Moozie, Rainbow, le Molemuri Ted ba tloga Nevergreen City. ...

... le ge Moozie a ile a kwa go nyakega ga go fetoša leina.

Mabapi le Mongwadi:

Colin Barca ke ngwana wa mengwaga ye lesomepedi yo a nago le pelo ya boronse, mohlomongwe ya silifera. O be a nyaka go hlama puku ya go ithabiša, le ge a se na maitemogelo.

Mabapi le Molemirui Ted:

Ee, Molemirui Ted ke wa kgonthe, gomme o hlotše leina la Moozie! O botho kudu, gomme o be a thabile kudu go dumelela Colin go dira puku ya Moozie.

Morago ga Puku:

Ge Moozie, Rainbow le Farmer Ted ba hwetša lengwalo go tšwa go motho yo a bitšwago Talia a kgopela thušo, ba a tseba gore ba swanetše go mo thuša! Na Moozie le bagwera ba ka hlwekiša Nevergreen City? Goba na ke tlhakatlhakano e feteletšego?

Moozie le Seboko se Segolo se se Befilego

Big Moozie kgomo e botho ka moo e ka kgonegago.
Ga go na sebopiwa se sengwe seo se nago le botho go mo feta.

O be a le gae ka lefelong la go bolokela diruiwa letšatšing le
lengwe la pula, ka moka bao a bego a dula le bona ba be ba tšholla.

Dikolobe di be di hwihwitla di dira diphae tša leraga.
Dipere di be di lla le go kitima ka boikgantšho.

Dipudi di be di thulana ka go ipshina.
Mma letata la kgale a quack "Motho yo mongwe le yo mongwe Kima!"

"Go fošagetše eng maaaay re botšiša?" gwa realo dipudi ka lešakeng.
Duck a quacked, "Ke seboko gomme ga ke re go alamo, .

Eupša seboko se ke se segolo, se segolo kudu bakeng sa seneke."
Horse brayed, "Ke tla e squish ka fao e no ema ka bowena morago."

Dikolobe di oinked, "Oh yuck, seo ke seboko se segolo se se gobogilego seo
se nago le dinaka tše pedi, di- feelers tša boya godimo ga mogopo wa khunkhwane ye ntsho!"

Pere e emišitše godimo leoto la gagwe le na le mešifa ebile le sekame,
Kgomo ya goeletša, "Moozie! etla ka pela lefelong la tiragalo!"

Moozie a lla, "ema!" ge tlhako ya pere e thula fase.
Diphoofolo ka moka di ile tša swara moya wa tšona, di kgobokane go dikologa.

Moozie o ile a kgorometša ditšhila gomme seboko se segolo sa gagabela ka ntle.
Diphoofolo ka moka di ile tša hemela godimo gomme tša ntšha mokgoši!

"Oh goodness!, re maswabi... Moozie o re boditše gore re eme Eupša
diphelakadingwe tše kgolo di a quirky ebile di a tšhoša, akere?"

Moozie o ile a thoma ka segalo sa gagwe se boleta se
botho, "Diphelakadingwe, go swana le dipuku, di ka se ahlolwe ka diponagalo di nnoši.

Re swanetše go lebelela ka mo go tseneletšego gomme re bone le diphelakadingwe di ka ba tše botse.
Go nyaka botse ke se sengwe le se sengwe bjalo ka mehleng re swanetše.

Diphelakadingwe di ka ba le thušo go yo mongwe le yo
mongwe, le a bona, di na le lefelo la tšona Lefaseng go swana le wena, go swana le nna."



Moozie le Diserekising

Ka Shweta Bala

E swantšhitšwe ke Sahana Bala



“Mafelelong e fihlile mo! Tsoga Azaan!” gwa goeletša Ayana ge a lahlela dikhurumelo tša gagwe fase.

E be e le mesong ye borutho ya selemo gomme Ayana o be a thabile ka gobane lehono e be e le letšatši le le kgethegilego kudu. Ayana le Azaan e be e le mafahla. Ayana o be a dula a latela ditshekamelo tša gagwe tša tlhago, mola Azaan e be e le motho yo a naganago ka tsela e kwagalago kudu. Ba be ba rata go dira se sengwe le se sengwe mmogo... se sengwe le se sengwe eupša go tsoga mesong.

Azaan o ile a apola dikobo tša gagwe ka go nanya gomme a otlolla. “Ke eng seo se lego mo? Na nka boela malaong?”

“Na o a dira metlae!” Ayana o ile a goeletša ka lethabo. “Lehono ke letšatši la rena la matswalo!”

Azaan gateetee o ile a thoma go nyenya ka bophara kudu.

“Ao! Ke kgale ke letile letšatši le! A re theogeng re je dijo tša mesong ke moka o ipshina kudu!” Azaan o ile a goeletša.

Ayana le Azaan ba ile ba thoma go sepela mmogo, ba nagana ka boithabišo ka moka bjo ba bego ba tla ba le bjona.



Ngwaga o mongwe le o mongwe, ka letšatši la bona la matswalo, batswadi ba bona ba be ba ba iša go ya go bogela diserekising tšeo ba di ratago kudu: The Circus of Fun.

"Pontšho ye ya letšatši la matswalo e ya go ba ye kaone kudu go fihla ga bjale!" Ayana o ile a goeletša ge a dutše a gobbling dipanekuku tša gagwe. "Ke kwele gore ba dira pontšho ye e kgethegilego le ditlou!"

Tatago bona o ile a araba, a nyenya, "Gape go na le selo se tee gape seo se tlogo dira gore leeto le e be le le kaone go lena ka bobedi. Re dumeletšwe go ya ka morago ga sefala gomme re kopane le batlwaetši ba diserekising!"

Ayana o ile a nyakile a kokota poleiti ya gagwe tafoleng a ekwa se. Bona bobedi bja bona ba be ba fagahletše kudu go ya. Duo e ile ya ja dijo tša yona tša mesong ka pela gomme ya leba koloing.



Ge ba fihla moo, ba be ba e-na le iri pele pontšho e thoma, ka gona ba ile ba phetha ka go etela lefelo leo. Ge ba sa sepela, Azaan o ile a bona tšhukudu ye e lapilego fase yeo e sa kgonego go šikinyega.

Ayana le Azaan ba ile ba kitimela go thuša phoofolo yeo e diilago gateetee. Ba ile ba topa tšhukudu ka boleta gomme ba e bea mpeteng o boleta wa bjang moriting.

Ayana o ile a hwetša lebotlelo la meetse le di-acorn tše dingwe fase, gomme a di bea pele ga tšhukudu. Go se go ye kae tšhukudu e ile ya thoma go otlolla le go nwa meetse. Ke moka e ile ya hwetša matla a itšego gomme ya thoma go sepela. Kgomo ye e nago le taba yeo e bitšwago Moozie e bone ditiro tše go tšwa sethokgweng seo e bego e iphihla go sona kgauswi gomme ya tseba gore Ayana le Azaan e be e le batho bao ba bego ba tlo phološa diphoofolo tšeo di tlaišwago ka gare ga diserekising. Moozie o ile a tšea sephetho sa go emela gore pontšho e fele gomme ka morago a bolele le bona.



Ge dikgaretene di bulega, Ayana le Azaan ba ile ba makatšwa ke go bona ditlou di kgokologa godimo ga dibolo, diphoofolo di hopša ka gare ga di- hoop gomme di- acrobat di dira di-handstand tše dintši. Ka morago ga tiragatšo ye e makatšago, Ayana le Azaan ba boditše batswadi ba bona gore ba tla boa ka morago ga metsotso ye mmalwa gomme ba ya ka morago ga sefala, moo ba bonego Moozie. Azaan o be a le kgauswi le go goeletša, eupša Moozie o ile a mo thibela gomme a itsebiša.

Moozie a realo ka go iketla, “Dumela Ayana le Azaan. Ke kgopela gore le se tšhabe. Ke nna Moozie. Le ge diserekising di le bose go di bogela, ga go thabiše go diphoofolo tšeo di e dirago. Bobedi bja lena le bonala le le bana ba botho kudu le ba bohlale. Etle le nna ke tla hlalosa.”

Azaan o be a gakanegile gore ke ka lebaka la eng diserekising di be di kweša diphoofolo bohloko le ke ka lebaka la eng a swanetše go sepela le Moozie eupša ka morago ga gore Ayana a mo kgodiše, mafelelong o ile a dumela go sepela.



Ge ba sepela kgole ka morago ga sefala, ba ile ba iphihla ka morago ga seširo gomme o bone diphoofolo di bethwa le go gobala e le gore a dire maano. Ditlou di be di lla gomme ditšhwene di be di goeletša.

Ayana, Azaan, le Moozie ba ile ba dula nako ye telele gomme ba bona gore diphoofolo ga di fepše go fihlela di dira ditiro tša tšona. Ba ile ba lemoga gore diphoofolo le tšona di be di sa thabele go dira maano. Go be go le thata kudu go bogela ditlou di bethwa ka baka la go se leka-lekane godimo ga dibolo tše di thelelago le ditšhwene di sa tlole ka gare ga di-hoop tše dinyenyane.

Ayana o be a le kgauswi le go thunya ka megokgo, eupša ka morago Moozie o ile a hlokomela gore, “Diphoofolo tše di swarwa bjalo ka ge eka ga se sephedi. Bobedi bja lena le ka thuša. Diphoofolo tše di feta go gontši bakeng sa go thabiša batho bao ba tlogo bakeng sa boithabišo bja tšona.”



Ayana le Azaan ba ile ba phetha ka go tšea taolo.

Ayana o ile a goeletša, “Ema! O se ke wa gobatša diphoofolo!”

Motlwaetši a realo, a gakanegile, “O dira eng mo? Ga o bjalo go thwe e le mo. O swanetše go ba lefelong la ka morago ga sefala la modiragatši!” Azaan o ile a goeletša, “E no re kwa! Ga se wa swanela go gobatša diphoofolo.”

Motlwaetši o ile a araba ka gore, “Diphoofolo tše di ka se theeletše le gatee!” Azaan a fetola a re: “Seo ke ka gobane ga o ba sware bjalo ka diphoofolo. O ba kweša bohloko e bile ga o ba putse maiteko a bona.

Diphoofolo di na le maikutlo a go swana le rena. Na o ka šoma ntle le dijo goba go khutša lefelong, leo e sego bodulo bja gago bja tlhago? Le gona, go oketša moo, dira selo seo o sa thabelego e le ka kgontho?”



Motlwaetši o ile a hemela godimo gomme a nagana ka taba yeo. Mafelelong o ile a tšea sephetho sa gore ba nepile.

Ayana le Azaan ka bobedi ba re mmogo, “Gopola go ba botho go diphoofo!”

Motlwaetši o ile a myemyela gomme a bolela gore, “Ke leboga ge o nkgopotšitše. Ke be ke le botho kudu go diphoofo gomme bjale ntebelele! Ke ba otlale go ba otlale. Ruri ke tla ba swara gakaone. Ka ge lena bana le nkgopotšitše kamoo motlwaetši wa kgonthe wa diphoofo a swanetšego go ba ka gona, na le ka rata go phophola diphoofo?”

Ayana le Azaan ba ile ba dumela ka pela gomme ba hwetša go phophola diphoofo ka moka ka e tee ka e tee. Ba be ba thabile kudu ge ba bona gore diphoofo di ka se sa hwetša tshwaro ye mpe.



Ge ba be ba boela morago ka koloi, ba ile ba botša batswadi ba bona dilo ka moka tšeo di diregilego.

Ayana o okeditše ka gore, “Nakong e tlogo, go thwe’ng ge re ka ya safari moo diphoofole di lokollwago lefelong la tšona la bodulo?”

Mmago bona o ile a ba fa pososelo ya boikgantšho. O ile a araba ka gore, “Ruri. Ke nagana yeo ke kgetho e makatšago. Ka tsela, ke eng seo se dirilego gore o kgethe safari go e na le diserekising?”

“Oo, e be e le feela go tšwa phihlelong ya rena ya ka morago ga sefala.” Azaan o ile a araba, a nagana ka Moozie.

Mabapi le bahlami ba Moozie le Circus:

Shweta Bala o be a na le mengwaga ye 10 ka 2020 ge a ngwala "Moozie and the Circus" ebile e le moithuti wa mphato wa bohloko sekolong sa inthanete - Sekolo sa Laurel Springs.

Sahana Bala, kgaetšedi ya Shweta, o swantšhitše kanegelo ye ge a be a na le mengwaga ye 15 le moithuti wa mphato wa bo 9 Sekolong se Segolo sa Lynbrook kua San Jose, California.

Mešomo ya bona ya botho bakeng sa Moozie le Children's Kindness Network ke:

Dikanegelo:

- Mia le Moozie
- Boselamose bja Moozie bja Botho
- Mantšu a Moozie a Mabotse
- Moozie le Diserekising

Sereto:

- Moozie Sereto

Dithai: .

- Moozie Patlo ya Mantšu
- Unscramble mantšu

Diphoustara (tšeo di hlotšwego ka pela nakong ya leuba la Covid):

- Moozie O Re Aparo Mask
- Moozie O Hlapa Matsogo

Moozie O Nyaka Ditiro tše Botho

Go be go na le kgomo yeo e bitšwago Moozie, .

Yo a bego a le botho e bile a le bose;

O be a tla tsoma tiro ya botho

Gaešita le go theoga setarateng seo se swaregilego!

Ka letšatši le lengwe ge a be a le tseleng O

ile a hwetša phoofolo ya lapeng yeo e

gobetšego; Eupša gape o ile a bona mošemane

yo monnyane, Yo a bego a bitša ngaka ya diphoofolo.

Moozie o bone tiro ye botse ye, Gomme

a nagana gore tiro ye e be e le botho, A

lebelela mošemane yo monnyane, Gomme

a mo gopola ka monaganong wa gagwe.

Moozie o ile a tšwetša pele leeto la gagwe,

Ka gare ga dinose tše di hlabago; Go

fihlela a hwetša tiro ya botho, Moo mosetsana a

bego a hlokomela mehlare, Moozie o ile a lemoga tiro ye,

Gomme a kgotsofala le go thaba, A

lemoga mosetsana gomme a tšwela pele, Ka

monagano wa gagwe o iketlile.

Moozie o ile a kgorometša ka gare ga bjang bjo bo
kgomaretšwego, A kganyoga go phagamišwa ka
pulley, Eupša go se go ye kae o ile a
hwetša motse, Moo mošemane a bego a šireletša mogwera go mphenyašilo.

Moozie o bone tiro ye,
Gomme a thaba kudu le yena, A dira
noutu ya mošemane, Gomme a tšwela
pele go ya felotsoko ye mpsha.

Moozie o ile a phuruphutša le go
phuruphutša, Gomme kapejana
a hwetša tiro, Moo ngwanenyana a bego a ipotša dilo tše
botse, Seo se dirilego khuetšo ye botse.

Moozie o ile a thaba kudu ka pono yeo, Gomme
gape a thaba, O ile a ela hloko
mosetsana, Gomme a huduga go
tšwa fao mosetsana a bego a boletše.

Moozie o be a thabile kudu,
Gomme a tšwela pele go nyaka tiro yeo e bego e le ye mpsha,
O sa nyaka go fihla le lehono, Na a ka hwetša
tiro go tšwa go wena?

Mabapi le bahlami ba mešomo ye mmalwa ya Children's Kindness Network:

Shweta Bala o be a na le mengwaga ye 10 ka 2020 ge a ngwala dingwalwa tše ebile e le moithuti wa mphato wa bohloko sekolong sa inthanete - Sekolo sa Laurel Springs.

Sahana Bala, kgaetšedi ya Shweta, o ile a swantšha dikanegelo le diphoustara ge a be a na le mengwaga ye 15 ebile e le moithuti wa mphato wa bo 9 Sekolong se Segolo sa Lynbrook kua San Jose, California.

Mešomo ya bona ya botho bakeng sa Moozie le Children's Kindness Network ke:

Dikanegelo:

- Mia le Moozie
- Boselamose bja Moozie bja Botho
- Mantšu a Moozie a Mabotse
- Moozie le Diserekising

Sereto:

- Moozie O Nyaka Ditiro tše Botho

Dithai: .

- Moozie Patlo ya Mantšu
- Unscramble mantšu

Diphoustara (tše di hlotšwego ka pela nakong ya leuba la Covid):

- Moozie O Re Aparo Mask
- Moozie O Hlapa Matsogo

Leeto la Mosa la Moozie

Ka Jane Morton

E thušitšwe ke Molemirusi Ted & Moozie

E swantšhitšwe ke Jane Royse

[letlakala 2] .

Big Moozie kgomo e botho ka moo e ka kgonago.

Ga go na sebopiwa se sengwe seo se nago le botho go mo feta.

[letlakala 3] .

O eme ka boleta a tšholla dintšhi ka mosela wa gagwe, mola a lebeletše matata a mararo a bapala kgauswi le tsejana.

[letlakala 4] .

O kwa selo se sengwe se etla gomme a mo hlaba ditsebe.

[letlakala 5] .

Bjale modumo wo wa go letša meropa wo a o kwago ke eng?

[letlakala 6] .

Ditlhako tša dikgomo. Mohlape o le leetong.

[letlakala 7] .

E lebile tsela ya gagwe go ya moeding wa ka fase.

[letlakala 8] .

Dikgomo di nka meetse gomme di topa lebelo la tšona.

[letlakala 9] .

Go se go ye kae trot yeo e sepelago ka lebelo e fetoga stampede.

[letlakala 10] .

Ge Moozie a sa kgone go hwetša mohlape ka moka o retološitšwe, ba tla gatakela matata thwi ka fase.

[letlakala 12] .

O leka go thuntšha matata morago ka ntle ga tsela, eupša a sa tšwela pele go bapala ka dipapadi le go bapala.

[letlakala 13] .

O leka go batamela go šireletša ba bararo bao.

Ba ka se šireletšwe. Ba ka rata go kitima ba lokologile.

[letlakala 14] .

"Ga go na motho yo mongwe, ka fao ka moka go ithekgile ka nna.

Ke swanetše go retološa mohlape. Ke tla e dira," o realo.

Mohlape wo o batamelago o tšholla lerole.

"Nka retološa mohlape. Ee, ke tla e dira. Ke swanetše."

[letlakala 16] .

O tšea moya o itšego gomme o sa dutše a tšea moya o oketšegilego gomme go se go ye kae

Moozie yo mogolo o ruruga bjalo ka balune ya moya o fišago.

[letlakala 18] .

Gomme feela ge go bonala bjalo ka ge eka Moozie a ka thunya,

modumo wo monnyane o a mo tšhaba, gomme modumo wa uuummmm mathomong.

O goga moyeng wo a o bolokilego ka gare, go romela Mooooo yeo e tlogo
fihla karoganong.

Moooooooooo ga gawe o kgoboketša maatla ge e dutše e boom go tšwa mmotong.

O lla ka maatla kudu mohlape o a ema gomme wa ema. Mmmmmmmmooooooooo

[letlakala 20] .

Medumo e kgolo bjalo ka diaduma e tlatša dikgomo ka poifo.

Mohlape o dikologa, pomo ye nngwe le ye nngwe le pomo.

[letlakala 22] .

Di fapogela meetse tseleng e mpsha, mola matata a mararo a
manyenyane a tšwela pele ka go hlapa ga ona.

[letlakala 24] .

Mma letata o a quack, "Ke leboga go phološa sehlopha sa ka.

Ga go sebopiwa se sengwe seo se go fetago botho."

"Ke kgomo e tee fela. Ka moka e be e le go nna.

Ke ile ka fetola mohlape, gomme o amogetšwe," o realo.

Boselamose bja Moozie

Puku ya go Mebala yeo e nago le Molaetša wa Botho

Ka Sara Beck

E swantšhitšwe ke Katie Olsen

[Letlakala 2] .

Kgalekgale

ka ntlong go swana le ya gago go be

go dula ngwanenyana yo

monnyane wa sebetse wa mahlo a maso le di-curl.

[Letlakala 3] .

Ga se ka mehla a bego a le sebetse – .

sefahlego fela gare ga lešaba le

mogwera wa maleatlana yo a

bitšwago Moozie Kgomo.

[Letlakala 4] .

Bjale Moozie o be a le plush, .

kgomo ye nnyane ye e tladišwego fela

ka tuft ya dibopego tša pelo

ya moriri phatleng ya gagwe.

[Letlakala 5] .

Eupša nako le nako ge ngwanenyana

a be a sa kgonthišege goba a boifa

a hweshetša Moozie bošego ge a

robetše.

[Letlakala 6] .

Bjale bošegong bjo bongwe ngwanenyana

o be a na le mo gontši kudu monaganong wa gagwe

gore o be a sa kgone go kgaotša go bolela

ka thata go etša ge a be a leka.

[Letlakala 7] .

Gomme Moozie o ile a no theeletša

mathomong ge a lla

gore bana ba sekolong sa gagwe ba be

ba le sehlogo e bile ba se na botho.

[Letlakala 8] .

“Ba kgopo,” a realo, .

“gomme ke a tseba gore go fošagetše

eupša ga ke ke ke tšea lehlakore – .

Ke no sepela le yena.”

“Go na le mošemane o tee,” a realo mosetsana, .

“gomme leina la gagwe ke Finn.
O fapane go se nene – .
ga a lekanele.”

[Letlakala 9] .

“Ke nagana gore o bonala a le yo
mobotse gomme nka rata go ba bagwera, .
eupša go thwe'ng ge e ba bana ba
bangwe ba nkweri bjalo ka yena?”

[Letlakala 10] .

“Oo Moozie,” a realo, .
“ge nkabe o be o tseba
kamoo ke dumago ka gona

Ke be ke tseba gabotse seo ke swanetšego go se dira.”

[Letlakala 11] .

Ke moka gateetee Ka go
panya ga leihlo Moozie a
thoma go phadima bjalo ka ntšhi
ya mollo.

[Letlakala 12] .

Ka boom e bonolo le go
phadima ga seetša, .
Moozie o be a eme thwi fao a
bonagala gabotse!

E telele bjalo ka moaparo, .
bophara bjalo ka mpete

ka tuft ya sebopego sa pelo
ya moriri hlogong ya gagwe.

[Letlakala 13] .

“Mogwera wa ka,” Moozie moo-ed.
“O nkgopetše thušo
go ithuta kamoo o ka bago botho
go Finn le wena ka noši.”

[Letlakala 14] .

“Gomme ke ithutile maano a mmalwa
bophelong bja ka bjalo ka kgomo, .
eupša ke tla go botša nnete – .
o šetše o tseba kamoo.”

[Letlakala 15] .

“Ge lefase le se na botho

gomme ga o tsebe gore o dire eng, .
nagana kamoo o nyakago ka gona
lefase ka moka go go alafa.”

[Letlakala 16] .

“Ke molao o bonolo wo
go lego bonolo go o leka.
Theeletša fela pelo ya gago – .
o tla hwetša e tseba gabotse.”

Megokgo ya ngwanenyana yo
monnyane e be e omile seledu sa gagwe
ge a lebelela Moozie godimo gomme a
re ka go nyenya, .

[Letlakala 17] .

“Na ruri go bonolo go swana
le seo mafelelong?
Ruri e tla ba mo gobotse
go ba le mogwera yo mofsa.”

[Letlakala 18] .

“Wa tseba, ke be ke dutše ke nagana
Nka botšiša Finn
ge e ba a ka rata go dula le nna
dijong tša mosegare bjale le nako.”

[Letlakala 19] .

Gomme Moozie moo-mooed gomme
mahlo a gagwe a phadima ka go phadima
Bjalo ka ge a sega gomme a re
“wa tseba, ke nagana gore a ka no!”

[Letlakala 20] .

Ngwanenyana o ile a bea
matsogo a gagwe molaleng wa Moozie
wo boleta gomme a hweshetša, “ke
leboga go ba mogwera wa ka.”

[Letlakala 21] .

“Oh ngwana,” Moozie moo-ed, .
“ke wona mošomo wa ka, ka morago ga tšohle – .
go ba mo ge o ntlhoka, .
go tla ge o bitša.”

[Letlakala 22] .

“E no dumelela pelo ya gago e opele

gomme ke tla ba mo, .
ka fao laelana gabotse ga bjale..."
Gomme Moozie a nyamelela!

[Letlakala 23] .
Ngwanenyana o ile a šala a swere
kgomo ye nnyane yeo e aperego
ka sehlopha sa moriri sa sebopego sa pelo
phatleng ya gagwe.

[Letlakala 24] .
Gomme a myemyela ge a itumelela
go kgelogela malaong, .
go lora ka maleatlana le go
dira bagwera ba bafsa.



Boselamose bja Moozie bja Botho

E-ba yo Botho

Ka Shweta Bala

E swantšhitšwe ke Sahana Bala



“Tag, ke wena!” gwa goeletša Max ge a kitima go putla tšhemo ya sekolo nakong ya khutšo. E be e le letšatši le lebotse le le nago le letšatši, ka dilo tše dintši kudu tšeo di bego di ka bapala ka tšona thapama e tee.

Max o be a kitima go dikologa a bapala tag ge gateetee, a bona a ngwanenyana yo monyenyanane kgopša gomme a wela fase. Dipuku ka moka tšeo a bego a di swere di phatlaletše fase. Dipuku di ile tša kolobega ka baka la phoka ya mesong yeo e bego e le fase. Go e na le go mo thuša go tsoga bjalo ka motho yo botho, Max o ile a thoma go mo sega le go mo kwera ka tsela yeo a bego a sa kgahliše ka yona. Ngwanenyana o ile a thoma go lla gomme a sepela. Ka morago ga iri, Max o ile a bitšwa ofising ya hlogo ya sekolo.



Ge Max a fihla, Hlogo ya Sekolo Huggins o ile a mo dira gore a hlalose boemo. Ge a fetša, a mmošiša a re: “Ke ka baka la’ng o ile wa mo sega go e na le go mo thuša?”


Max o ile a araba ka gore, “O be a tloga a segiša ge a kgopša ke maswika.”

“Ga se wa swanela go dira seo Max. Ge nkabe o le boemong bja gagwe, o be o tla ikwa o kwele bohloko kudu, le wena. O swanetše go bontšha ba bangwe botho. Pele o tloga, puku ye ke yeo ke šišinyago gore o e bale. O ka ya bjale.”

A tennwe, Max o ile a tšwa ka ofising gomme a leba morago ka klaseng.



Ka morago mantšiboeng ao, ge Max a fetša mošomo wa gagwe wa sekolo, o be a katana le go dira phetho ya ge e ba a tla bala puku yeo hlogo ya sekolo e e neilego. Ke nagana gore ke tla bala puku yeo, ka ge ke se na selo se sengwe seo ke swanetšego go se fetša. Max o ile a nagana. O ile a bula puku gomme a thoma go bala. Kanegelo e thomile ka tsela ye:



Kgalekgale, Mmušong wa Botho, go be go dula kgošana, yeo e bitšwago
Prince Liam, yeo e bego e nagana gore o kaone go feta batho ka moka. O be a se na
botho kudu e bile a sola badudi ba motse. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a
ikgantšha ka mošate, le ka fao a bego a na le mabothobotho a mantši gakaakaa. Ke
moka, o be a tla thoma go kwera batho ka kamoo mmaraka o bego o šilafetše ka gona.
Batho ba bantši ba be ba sa rate boitshwaro bjo bja gagwe.



Ge a ekwa ka boitshwaro bja kgošana, kgomo ye botho yeo e bitšwago

Moozie o ile a tšea sephetho sa go mo thuša go tšwa.

Ge Moozie a fihla fao, a re, “Dumela Kgošana ya Mmušo wa Botho! Badudi ba motse wa geno ba kgopišwa ke mantšu a gago. A re sepele go dikologa motse re le badudi ba motse.” Ka morago ga go kgodiša ba bangwe, kgošana e ile ya dumela gomme ba thoma go sepelasepela motseng ba iphihlile bjalo ka basepedi. Moagi wa mathomo wa motse yo ba kopanego le yena e be e le Isabella.



Moozie o ile a thoma poledišano, “Ke letšatši le lebotse gakaakang mmušong. Na ga o dumele? Mmušo wo o bjang? Re nagana go dula mo.”

Isabella o ile a araba ka gore, “Ke rata go sepela ditarateng ka letšatši la letšatši Mmušong wa Botho. Mmušo wo ke lefelo le le makatšago. Motho a nnoši yo ke sa mo ratego mo ke kgošana. Morago bjale, ke ile ka kopana le yena gomme ka mo dumediša ka phišego. O ile a bitša diaparo tša ka gore ke tše di sa kgahlišego le tše di šilafetšego. That mean comment e tloga e nkwešitše bohloko. Go nyamiša gore ga a kgone go lebelela ka kua ga diaparo tša ka le go lebelela. Bjalo ka kgošana ke be ke nagana gore o tla tseba mo gontši.”



Ka morago ga go mo amogela ba ile ba sepela go ya go moagi yo mongwe wa motse, James, .
gomme a thoma poledišano ya go se šetše ka bophelo mmušong.

James o ile a arabela Moozie, "Ke rata motse ntle le kgošana.
Ke ile ka kwa bohloko ka seo a mpoditšego sona. Bekeng ya go feta, ge ke robegile leoto,
o ile a mpitša mmutla wo o hopšago. Ke bohloko go bona gore kgošana ya rena ka noši
e bitša batho dilo tše di bolelago. Go nyamiša gore ga a kgone go kwela bohloko ba
bangwe bohloko. Bjalo ka kgošana ke be ke nagana gore o tla tseba gakaone. Bjale ge o
ka ntshwarela, ke swanetše go ya."




Ka fao, kgošana le Moozie ba ile ba tšwetša pele leeto la bona gomme ba kopana le Abigaile.

Abigaile o ile a hlokomela, "Motho yo mongwe le yo mongwe o lokile ntle le kgošana. O tloga a le bjalo e bolela go ba bangwe gomme le ka mohlala e se botho. Ge ke re ke mo šomela ka khitšhing ya mošate gomme ke mo direla letšatši le lengwe le le lengwe, o ile a mpotša gore ga se a ke a lemoga gore ke šoma ka mošate gomme a mpotša gore ke reretšwe go ba mohlanka. Ke mo go nyamišago gore o nyatša batho go ya ka mošomo wo ba o dirago gomme ga a kgone go leboga mošomo o thata."



Mo nakong ye, kgošana e be e kwele mo go lekanego gomme e kgopetše go boela mošate. Ge a boa, kgošana ya re, "Tshwarelo Moozie. Ke be ke sa swanela go ba yo kgopo gakaakaa go badudi ka moka ba motse. Ge nkabe ke le boemong bja bona, le nna nkabe ke ile ka ikwa ke nyamile e le ka kgonthe. Ga go loke go bitša batho dilo tše mpe. Seo ga se tlhompho. Na o ka ntshwarela?"

Moozie o ile a mo swarela gomme a mo ruta gore ka mehla a be botho go ba bangwe.



Letšatšing le le latelago, kgošana e ile ya kgopela tshwarelo go baagišani ka moka, .
gomme a ba botša gore o ithutile thuto ya gagwe ya go ba yo botse le yo botho go batho. Badudi ba
motse ba be ba tseba gore o ithutile thuto ya gagwe gomme ba amogela kgopelo ya gagwe ya tshwarelo. Yo
mongwe le yo mongwe Mmušong wa Botho o be a phela ka lethabo. Bofelo.

Max o be a le dikgopolong tše di tseneletšego ka nakwana.




Sekolong, Max o ile a bona ngwanenyana yo monnyane a dutše pankeng a nnoši.

A rotogela go yena gomme a re, "Ke maswabi ka seo ke se dirilego. Ga se ka dira bjalo tseba ke kweša batho bohloko kudu. Ke holofela gore o ka ntebalela."

Ngwanenyana yo monnyane o ile a araba, "Ke thabela gore o a kwešiša. Go tšea a motho yo mogolo go kgopela tshwarelo. Leina la ka ke Amy ka tsela."

"Ke thabile go kopana le wena Amy. Ke nna Max. Na le nyaka go bapala mmogo nako e nngwe?" Amy o ile a sega. "Kgonthiša. Seo e tla ba se segolo. Bye, Max!"

"Bye, Amy!"



Ga e sa le go tloga letšatšing leo, Max o be a dula a gopola kanegelo yeo gomme a kgonthišegile gore o tla dula a le botho go ba bangwe. O be a thuša ba bangwe ge ba e hloka, gomme a se sa hlwa a kwera motho yo mongwe gape. Bohle ba be ba thabile gore o tlogetše bomphenyašilo. Kgwedding yeo sekolong, o ile a kgethelwa “Sefoka sa Botho”.

***** BOFELO*****

Mabapi le bahlami ba Moozie's Magic of Kindness:

Shweta Bala o be a na le mengwaga ye 10 ka 2020 ge a ngwala "Moozie's Magic of Kindness" ebile e le moithuti wa mphato wa bohloko sekolong sa inthanete - Sekolo sa Laurel Springs.

Sahana Bala, kgaetšedi ya Shweta, o swantšhitše kanegelo ye ge a be a na le mengwaga ye 15 le moithuti wa mphato wa bo 9 Sekolong se Segolo sa Lynbrook kua San Jose, California.

Mešomo ya bona ya botho bakeng sa Moozie le Children's Kindness Network ke:

Dikanegelo:

- Mia le Moozie
- Boselamose bja Moozie bja Botho
- Moozie le Diserekising

Sereto:

- Moozie Sereto

Dithai:

- Moozie Patlo ya Mantšu
- Unscramble mantšu

Diphoustara (tšeo di hlotšwego ka pela nakong ya leuba la Covid):

- Moozie O Re Aparo Mask
- Moozie O Hlapa Matsogo

Moozie®'s Orchestra ya go sepela ka lebelo

Go Utolla Botho ka Leeto la Mmino

Ka Tom Easton (o thušitšwe ke Molemirui Ted le Moozie®)

E swantšhitšwe ke Katie Olsen

[letlakala 3] .

Bjale a re kweng kanegelo ya ka fao Tiny Tinny Triangle a tsenetšego sehlopha sa mmino sa Moozie se KGOLO!

[letlakala 4] .

Bjale bohle ba a tseba gore Moozie Kgomo o botho ka mo a ka kgonago. Ga go na sebopiwa se sengwe seo se nago le botho go mo feta.

Moozie o ema ka go tšholla dintšhi ka boleta ka mosela wa gagwe, ge seletšo se sefsa kudu sa sehlopha sa mmino wa diletšo se tsena ka mojako wa lešaka.

[letlakala 5] .

Gomme Moozie o re, "Dumela, thaka ye nnyane. Ke wena mang?"

"Leina la ka ke Tiny Tinny Triangle, eupša yo mongwe le yo mongwe o mpitša TT," go bolela TT go Moozie.

[letlakala 6] .

"Ke ka baka la'ng o le mo?" go botšiša Moozie.

TT o re, "Ke mo go tsenela sehlopha sa mmino sa BIG, eupša ke a tšhoga."

"Ke ka baka la'ng o boifa?" go botšiša Moozie.

TT o re, "Ka gobane ke yo monnyane; e nyenyane go feta diletšo tše dingwe ka moka. Ke mofsa. Ga ke tsebe le ge e le efe ya diletšo tše dingwe. Le gona ga ke tsebe modumo wo ke tlogo go o dira ge ke letša mmino!"

Moozie o re, "Go lokile, mogwera wa ka yo mofsa yo monnyane, ke tseba diletšo ka moka gomme ke tla go tsebiša tšona.

Re tla thabela go go thuša go hwetša modumo wa gago. A re yeng karolong ya dithapo!"

[letlakala 7] .

Ge Moozie a šupa cello o botša TT gore Charley Cello ke yo mongwe wa maloko a kgale kudu a sehlopha sa mmino wa diletšo.

TT ga a eme go kwa gore Moozie o swanetše go bolela eng se sengwe, o no kitimela go ya go cello gomme a re, "Ke nna Tinny Triangle. Na o ka nthuša go hwetša modumo wa ka?"

[letlakala 8] .

"Ntlogele ke nnoši. Ke a itlwaetša. Ke bohlokwa kudu ebile ke swaregile gore nka thuša ba go swana le lena. Eya o bone ye nngwe ya difiolo tše nnyane; di na le dithapo tše kopana gomme di rata dilo tše nnyane. Mohlomongwe ba ka ba ba go rata," gwa rora Charley Cello.

[letlakala 9] .

TT o boela morago kua go Moozie gomme o re, "O be a se botse kudu."

Moozie o re: "TT, ga se diletšo ka moka tša dithapo tšeo di swanago le Charley Cello."

[letlakala 10] .

Gateete Baxter Bass o goeletša ka ntle, "Hee monna, o se tshwenyeye – e ba yo a fodilego! Ga re swane ka moka ga rena dude yeo! Ka moka ga rena re a phedišana gabotse! Go lokile, bonyenyane ka kua Bassland ka moka re a phedišana!"

[letlakala 11] .

Gomme Viola Viola o tlaeletša ka gore, "TT, hle o se ke wa ahlola diletšo ka moka tša dithapo ka ya mathomo yeo o kopanago le yona. Lega go le bjalo, Charley o ile a bolela gore o swanetše go bolela le di- violin. Ba bapala godimo le ka lebelo gomme ke sehlopha se sebotse le sa bogwera."

[letlakala 12] .

Ka fao Moozie le TT ba leba godimo go kopana le Loretta Violin, gomme Moozie o re, "Dumela, Loretta. Ye ke mogwera wa ka yo mofsa gomme ye ke go itlwaetša ga gagwe la mathomo, eupša ga a hwetše modumo wa gagwe."

"Ga o na modumo? Ke ka baka la'ng ke gopola ge ke be ke se na modumo. Eupša ka morago ke ile ka hwetša sephiri sa modumo wa-ka," go bolela Loretta Violin.

TT o botšiša gore, "Sephiri sa modumo wa gago?"

"Ee, go nna sephiri e be e le bora bja ka. Mo, o e leka; bora bo dira gore mmimo o tlole thwii go tšwa ka gare ga gago!"

[letlakala 13] .

Ka fao TT o tšea bora gomme o thoma go bo sepetša go putla lehlakore la gagwe la go ja, eupša ga go na modumo. TT o bušetša bora morago go Loretta gomme o re, "Ke a leboga, Mohumagadi Violin. Ga ke nagane gore bora ke sephiri sa modumo wa ka."

"TT, o se tshwenyege. O tla hwetša modumo wa gago. Gomme o a tseba eng? Nna le wena re bagwera bjale. Gateetee ge o hwetša modumo wa gago, o ka boa gomme wa bapala le rena nako efe goba efe. Moozie, ke ka lebaka la eng o sa tšee TT go ya diphefong tša kota; Ke kgodišegile gore ba tla thabela kudu go go thuša."

[letlakala 14] .

Ge ba retologa go tloga, Moozie o re go TT, "Na o ikwa o le kaone bjale?"

"Ee, ke a dira. Loretta le bagwera ba gagwe ba be ba le botse e bile ba le botho go nna, gaešita le bass e kgolo e be e le e botse. Ke be ke di ratile ka moka," go bolela TT.

[letlakala 15] .

Moozie o šupa clarinet ya mathomo ya setulo, a šupa TT gore a ye go itsebiša. Gomme TT o re, "Ntshwarele, Mohumagadi. Leina la ka ke Khutlotharo ye Nnyane ye Nnyane. Ke nyaka modumo wa ka. Na o ka nthuša?"

[letlakala 16] .

Reeda Clarinet o re, "O na le methapo e itšego! O khutlotharo. O wa ka morago ga sehlopha sa mmimo wa diletšo.

Na o a tseba gore ke ka baka la'ng ba bea dikhutlotharo ka morago ga sehlopha sa mmimo wa diletšo? Ka gobane ga o bohlokwa! Ntlogele ke nnoši. Eya o tsene legatong la gago; mothalong wa ka morago!"

[letlakala 17] .

Ka go ikwa a gannwe, TT o sepela morago go leba Moozie, gomme Moozie o re, "Etla, mogwera yo monnyane. Ke nyaka gore o kopane le boraro bja diphefo tša kota: Billie Jo Piccolo, Olivia Oboe le Hobson Bassoon. Ke nagana gore di ka go thuša go hwetša modumo wa gago."

[letlakala 18] .

Mmogo ba sepela godimo, gomme Moozie o re, "Yo ke mogwera wa ka, TT. Ke yo mofsa sehlopheng sa mmimo wa diletšo gomme o swanetše go hwetša modumo wa gagwe."

Billie Jo Piccolo o lla ka pela, "Hee, mošemane yo monnyane! Go ntšere metsotswana e 10 feela go hwetša modumo wa ka. Na o nagana gore o ka fenya rekoto yeo?"

[letlakala 19] .

Olivia Oboe o re ka go iketla, "O se ke wa tshwenyega ka Billie Jo, TT. So o nyaka sound ya gago? Go lokile, yo mongwe le yo mongwe wa rena o na le modumo wa gagwe ka gare-gare ga rena. Dihlaka ke sephiri go bontši bja rena karolong ye. Mo, TT, leka lehlaka la ka.

Mohlomongwe se ke sephiri sa modumo wa gago."

Gomme Hobson Bassoon o oketša ka gore, "Ee, seo se dula se ntšhomela! Dihlaka di dira gore lefase ka moka le thothomele gomme le phele. Tswela pele gomme o leke- go bonolo! E fe toot!"

[letlakala 20] .

TT o tšea lehlaka, o le tsenya ka ganong gomme o a foka. (Modumo o fokago) Eupša, ga go na modumo. Ka fao TT o fa lehlaka morago go Mohumagadi Oboe gomme o re, "Ke a leboga, Mohumagadi Oboe, o botho kudu. Lehlaka ga se sephiri.

Lehlaka le go šomela gabotse, eupša ga le ntšhomele."

"O tla hwetša modumo wa gago, ke a tseba gore o tla hwetša. Kgopolo še. O dirilwe ka tšhipi! Ke ka baka la'ng wena le Moozie le sa leke karolo ya koporo? Ba thwi kgauswi le rena!"

[letlakala 21] .

Ge TT a dutše a sepela gomme a lebelela dinaka tše di phadimago, diphala-fala le di- trombone, .

[letlakala 22] .

O thulana le seletšo se segolo kudu ka phošo. TT o be a thulane le mphenyašilo wa sehlopha sa mmimo wa diletšo, Max Tuba.

Max Tuba o a rora, "Lebelela gore o ya kae, wena pip squeak ye nnyane! Get outta here pele ke foka ya go tšwa mo!"

[letlakala 23] .

Gomme Moozie o re, "Max Tuba, seo e be e se botho. O be a sa bolele kotsi le ge e le efe; e bile kotsi. Le ke letšatši la gagwe la mathomo, gomme o nyaka modumo wa gagwe."

Ge letlalo la koporo le le phadimago la Max Tuba le fetoga le lehubedu ka dihlolong, o a ngunanguna le go lla gomme a hlwekiša kgogokgoko ya gagwe gomme o re, "Ahhh, tshwarelo ka seo. Ke be ke sa nagane ka motho le ge e le ofe ge e se nna. Hei! Mohlomongwe trombone yeo ya go thelela le yeo e thelelago e ka go thuša go hwetša modumo wa gago."

[letlakala 24] .

Gabotse a gopola gore Moozie o re go dula a le botho, TT o ema thwii gomme o re go Max Tuba,

"Ke leboga tšhišinyo ye, Mna Tuba. O mogolo kudu e bile o phadima. Ke tla ya go bona trombone gomme ka mmošiša ge e ba a ka nthuša go hwetša modumo wa ka."

Gruff Max Tuba o ile a nlofala gomme o re, "Lethabo la ka. Mahlatse le mahlogonolo, potsanyane, gomme o amogetšwe sehlopheng sa mmimo wa diletšo."

[letlakala 25] .

Moozie o botšiša TT gore, "Na o lemogile kamoo botho bja gago bo thušitšego ka gona go fetoša modumo wa Max?"

[letlakala 26] .

Ka yona nako yeo Ramon Trombone o re, "Hee compadre, thelela godimo ka mo. Ke nna Ramon. Karolo ka moka ya koporo ga e na le nama ya kgomo le wena."

Ke moka Ava Horn o re, "O nyaka modumo wa gago? Sephiri sa modumo wa rena ke moya o montši le molomo. Theeletša..."

[letlakala 27] .

"Ke nna Donald Trumpet, ke tseba go gontši ka se sengwe le se sengwe! Ramon, fa TT molomo wa gago! Mohlomongwe ke sephiri sa modumo wa gagwe. Seo o swanetšego go se dira ke go duma melomo ya gago gomme o foke ka matla e le ka kgonthe."

[letlakala 28] .

So TT o tšea mouthpiece a foka a foka a foka. Eupša ga go na modumo. Ka go nyamišwa, TT o bušetša molomo morago go Ramon Trombone gomme o re, "Ke a leboga, Ramon, eupša sebjana sa molomo ga se ntšhomele. E šoma kudu go wena le bagwera ba gago ba koporo ba go phadima. Ka moka ga lena le kwagala gabotse kudu! Go dira gore ke ikgantšhe ka go ba yo a phadimago le go ba sehlopheng se sa mmimo wa diletšo."

[letlakala 29] .

Ge ba sepela Moozie o re go TT, "Ke ikgantšha kudu ka wena ka go leka ka maatla kudu ka molomo, le ka go ba botho go Ramon le diletšo ka moka tša koporo. Botho bja gago bo dira gore ba bangwe ba ikwe ba thabile."

TT o re: "Go ba botho go dira gore le nna ke ikwe gabotse." Le ge TT a ikwa gabotse ka botho bja gagwe go diletšo tše dingwe, o sa tshwenyegile ka go hwetša modumo wa gagwe.

[letlakala 30] .

O re, "Moozie, re bile go dithapo. Re bile diphefong tša kota. Re bile karolong ya koporo."

[letlakala 31] .

"Re ka nyaka kae gape le modumo wa ka?"

[letlakala 32] .

"Ah ha, go na le lefelo le tee leo re sego ra ya go lona. Ke ka baka la'ng ke se ka nagana ka se pele? Ke mo ba bolokago tšhipi ya ka ya kgomo. A re yeng karolong ya go letša."

[letlakala 33] .

Ke moka ba kwa Jack Timpani a goeletša ka ntle, "TT Triangle, namela morago mo monna. Re a le amogela mothalong wa ka morago moo bontši bja rena re hwetšago go ema le go sepelasepela ge re dutše re dira mmimo. Ke kwele ka wena. Lentšu ke gore o seletšo se sefsa sa go letša seo se nyakago modumo wa gago. O tlile lefelong le le swanetšego; Percussion E bolelwa mo. Theeletša bagwera ba ka. Ke na le kgopolo, ke ka lebaka la eng o sa kgokologele godimo go bona mogwera wa ka wa potego, Cadence. Hei, Cadence, e lego! Ke nyaka gore o kopane le khutlotharo ye mpsha ye e fišago. Ke moya wo botho, gomme o imetšwe ka talente; mo thuše go šikinyega ka tiro!"

[letlakala 34] .

Moozie le TT ba ya godimo go kopana le Cadence Snare-Drum, wa lapa le le tumilego la Drum. Cadence o ba amogela ka go re, "Dumela, TT, ke nna Cadence. Ke ralokile dihlopha tše dikgolo, dihlopha tše dinyenyane, dihlopha tša go gwanta le dihlopha tša mmimo wa rock. Theeletša morethetho wa ka le bagwera ba ka."

A makaditšwe ke medumo ka moka ya Cadence le bagwera ba gagwe, TT o re, "WOW!"

Cadence snare drum e re, "Ee, TT, gomme na o a tseba gore bontši bja medumo yeo e dirwa ke 'cool one noters' go swana le wena?"

Ke moka Cadence o šupa mobetši yo monnyane yo a robetšego kgauswi gomme o re, "Lekola e hlahlobje TT; e ka ba sephiri sa modumo wa gago."

[letlakala 35] .

Ge a topa sedirišwa sa go betha, TT o re, "**Ke se hweditše. Ke hweditše modumo wa ka!**"

Moozie o ile a mooood ka lethabo ka gore mogwera wa gagwe o be a hweditše seo a bego a se nyaka ... sephiri sa modumo wa gagwe. TT o be a se sa tšhoga.

[letlakala 36] .

Dikarolo tše di fapanego tša sehlopha sa mmimo wa diletšo di be di swaregile ka go itlwaetša dikarolo tša tšona eupša a re boneng gore go direga eng ge re kopanya bohle!

[letlakala 37] .

Moozie o nyaka gore o gopole, ge o le botho, o ikwa o le bose, motho yo o lego botho go yena o ikwa gabotse ... gomme yo mongwe le yo mongwe yo a bonago tiro ya gago ya botho le yena o ikwa gabotse.

O a bona, go ba botho go re thuša ka moka go bapala mmogo le go dira mmimo wo mobotse ... go sa šetšwe gore re ka ba re fapane gakaakang!